



Broj: 01-80-4/21/R-173-147

Datum: 23.03.2021. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19) u postupku rješavanja spora po zahtjevu Ždrnja Ostoje iz Mrkonjić Grada, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa obračunom utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 173. redovnoj sjednici, održanoj 23.03.2021. godine, u Trebinju, donijela je

ZAKLJUČAK

Spor pokrenut zahtjevom Ždrnja Ostoje iz Mrkonjić Grada, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa obračunom utrošene električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 04.02.2021. godine, zahtjev za rješavanje spora Ždrnja Ostoje iz Mrkonjić Grada (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) od 02.02.2021. godine, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), u kojem se osporava obračun utrošene električne energije na mjernom mjestu ED broj 200966820 na adresi Podorugla u Mrkonjić Gradu. Podnosilac zahtjeva je istakao da ne postoje razlozi za korekciju obračuna koji su propisani odredbama člana 79. i 88. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19) - u daljem tekstu: Opšti uslovi, te da je navedena korekcija obračuna protivna odredbama Zakona o električnoj energiji i Zakona o obligacionim odnosima. Takođe je istakao, da je neosnovano i pozivanje na odredbu člana 79. stav 4. Opštih uslova i kontrolno mjerenje. U zahtjevu se navodi da je protivna strana kao razlog za korekciju obračuna električne energije, navela pogrešno povezivanja njegovog brojila na vod drugog krajnjeg kupca, o čemu je usmeno obaviješten od radnika protivne strane. Podnosilac zahtjeva je istakao da mu nije dostavljen ni zapisnik o utvrđenim nepravilnostima na mjernom mjestu, niti o utvrđenom činjeničnom stanju prilikom kontrole mjernog mjesta, na osnovu koga bi se eventualno mogla sačiniti korekcija obračuna električne energije. Pored toga, podnosilac zahtjeva je naveo da je zbog prijetnje obustavom isporuke električne energije, a koja je takođe neosnovana, bio prinuđen da plati i dio spornog duga, te da je netačna konstatacija protivne strane da je usmeno dogovorio način izmirenja duga po osnovu sačinjene korekcije obračuna. S obzirom da u potpunosti osporava sačinjenu korekciju obračuna utrošene električne energije, podnosilac zahtjeva traži da se ova korekcija stavi van snage kao neosnovana.

Dana 10.03.2021. godine, Regulatorna komisija je primila izjašnjenje protivne strane u kome je navedeno da je korekcija obračuna električne energije u ukupnom iznosu od 183,46 KM,

izvršena za mjerno mjesto podnosioca ED broj 200966820 u kategoriji potrošnje "domaćinstvo" i ista je dostavljena podnosiocu zahtjeva putem Knjižne obavjesti broj 01-1120-200966820. Kako je ukazano u izjašnjenju protivne strane, korekcija obračuna je sačinjena za period mart - oktobar 2020. godine, a na osnovu odredbe člana 79. stav 4. Opštih uslova. Protivna strana je ukazala da je, dana 05.03.2020. godine, izvršeno izmještanje mjernih mjesta, kojom prilikom je greškom na mjerno mjesto podnosioca zahtjeva priključen odvodni vod drugog krajnjeg kupca, o čemu je sačinjen Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 001/1000323. U izjašnjenju protivne strane je navedeno i da je greška uočena, dana 19.11.2020. godine, u prisustvu podnosioca zahtjeva, a isti dan je greška otklonjena i izvršena je zamjena brojila o čemu je sačinjen Zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 001/1000324.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je, na 173. redovnoj sjednici, održanoj 23.03.2021. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.

Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pismenoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić